

**UGA Ponder Farm
Temperature/Rainfall Data**

Ty Ty, Georgia

March 1, 2021 – September 30, 2021

Date	Max Temperature [°F]	Min Temperature [°F]	Rain (in)
Mar 01	72.8	57.6	0.7
Mar 02	57.8	46.3	2.19
Mar 03	60.8	41.7	0.43
Mar 04	70.9	40.4	0
Mar 05	68.1	44.6	0
Mar 06	60	42.3	0
Mar 07	63.7	36.4	0
Mar 08	65.3	33.5	0
Mar 09	71.2	34.7	0
Mar 10	74.4	43.5	0
Mar 11	77	46.1	0
Mar 12	80.2	50	0
Mar 13	80.5	54.6	0
Mar 14	82.7	56	0
Mar 15	78.8	54.4	0
Mar 16	82.1	59.6	0
Mar 17	82.2	63.8	0
Mar 18	78.1	53.9	0.75

Mar 19	62.8	48.8	0
Mar 20	60.6	46.1	0
Mar 21	62.5	46.1	0
Mar 22	73.5	51.9	0
Mar 23	76	55.1	0
Mar 24	77.2	59.7	0.01
Mar 25	85	59.3	0
Mar 26	86	68.7	0
Mar 27	86.4	65.9	0
Mar 28	83.6	58.7	0.08
Mar 29	74.7	50.7	0
Mar 30	79.8	54.3	0
Mar 31	84.7	62.7	0.71
Apr 01	62.8	42.5	0
Apr 02	57.9	35.3	0
Apr 03	66.3	33.1	0
Apr 04	72.7	39.3	0
Apr 05	78.6	45.1	0
Apr 06	80.4	48.4	0
Apr 07	81.2	52.1	0
Apr 08	76.3	52.5	0
Apr 09	69.2	62.2	0.27
Apr 10	69	56.3	0.05
Apr 11	74.1	56.8	0.08

Apr 12	83.4	52.6	0.01
Apr 13	90.2	53.9	0
Apr 14	86.5	58.9	0
Apr 15	68	58.1	0
Apr 16	66.2	55.2	0
Apr 17	74.9	55.4	0.1
Apr 18	76.5	60.3	0.01
Apr 19	74.6	54.3	0
Apr 20	79.9	54.3	0
Apr 21	78.5	51.3	0
Apr 22	66.3	41.4	0
Apr 23	74.6	41.3	0
Apr 24	67.7	61.5	5.85
Apr 25	76.7	58.1	0
Apr 26	81.6	52	0
Apr 27	83.7	60.4	0
Apr 28	84.3	64.2	0
Apr 29	84.5	62.5	0
Apr 30	84.3	62.2	0
May 01	83.5	57.3	0
May 02	85.8	61.2	0
May 03	87.5	66.8	0.09
May 04	88.4	65	1.1
May 05	78.9	65.1	0.01

May 06	80.2	62	0
May 07	75.7	52.4	0
May 08	80.4	46.8	0
May 09	86.4	53.1	0
May 10	78.7	65.9	0
May 11	86	66	0.06
May 12	75.2	51.3	0.59
May 13	71.6	50	0
May 14	75.7	50.3	0
May 15	78.3	49.3	0
May 16	79.8	50.2	0
May 17	83.1	54.3	0
May 18	84.2	62.2	0
May 19	83	62.5	0
May 20	82.6	62.7	0
May 21	84.7	60.4	0
May 22	84.4	59.7	0
May 23	89.5	59.8	0
May 24	93.5	64.2	0
May 25	93.3	63.9	0
May 26	90.3	65.5	0
May 27	90.2	64.9	0
May 28	89.1	66.7	0
May 29	87.9	67.5	0.02

May 30	83.4	57.6	0
May 31	86.7	60	0
Jun 01	85.6	57.9	0
Jun 02	88.9	65.8	0
Jun 03	87.3	69.7	0
Jun 04	91.4	69.7	0.56
Jun 05	88.9	69.5	0
Jun 06	89.4	70.8	0.31
Jun 07	86.8	70.7	1.26
Jun 08	88.6	71.3	0.09
Jun 09	90.6	68.6	0
Jun 10	90.3	70.3	0
Jun 11	87.5	71.4	0.25
Jun 12	90.6	70.9	0.01
Jun 13	88	70.4	0
Jun 14	92	69.5	0
Jun 15	96.1	72.8	0.3
Jun 16	90.3	68.3	0
Jun 17	91.5	67.5	0
Jun 18	92.8	71.4	0
Jun 19	83.1	72.5	0.83
Jun 20	86.7	73.3	0.3
Jun 21	86.4	72.3	0
Jun 22	80.3	70.6	1.77

Jun 23	89.2	68.9	0.01
Jun 24	82.1	68.7	0
Jun 25	86.5	65.3	0
Jun 26	89.9	69.5	0.02
Jun 27	87.4	72	0
Jun 28	83.8	70.6	0
Jun 29	90.2	69.7	0.77
Jun 30	86.9	71.7	0.06
Jul 01	88.1	71.7	0.29
Jul 02	85.6	71.4	0.4
Jul 03	89.5	72.2	0.02
Jul 04	90	71.3	0
Jul 05	85.5	72.2	0
Jul 06	86.9	71	1.15
Jul 07	77.8	70.5	0.6
Jul 08	86.3	71.2	0.07
Jul 09	85.3	71	0.01
Jul 10	89	69.5	0.02
Jul 11	90.2	69.7	0.11
Jul 12	88.8	69.7	0.06
Jul 13	91.9	68.4	0
Jul 14	90.3	70.8	0
Jul 15	91.1	71.1	1.45
Jul 16	92.9	70.9	0.01

Jul 17	93.2	72.3	0
Jul 18	91	71.5	0.43
Jul 19	88.4	71.1	0.74
Jul 20	84.2	71.9	0.78
Jul 21	87.8	73.9	0.15
Jul 22	87	75.9	0.65
Jul 23	91.1	72.4	0.12
Jul 24	89.2	71.2	0.01
Jul 25	88.4	68.8	0
Jul 26	92.1	70	0
Jul 27	94.2	74	0.15
Jul 28	91.7	72.9	0.01
Jul 29	94.3	72.2	0
Jul 30	93.5	73.7	0
Jul 31	93.8	73.9	0.31
Aug 01	92.1	73.4	0.02
Aug 02	92	72.9	0.2
Aug 03	85.8	71	0.52
Aug 04	84.6	69.3	0.01
Aug 05	79.8	70.8	0
Aug 06	82.8	70.5	0
Aug 07	87.4	71.8	0.38
Aug 08	92.3	70.6	0
Aug 09	94.5	72.5	0

Aug 10	93.8	72.8	0
Aug 11	92.6	71.5	1.78
Aug 12	92.9	68.8	0.78
Aug 13	95.4	71.3	0
Aug 14	90.1	72.1	0
Aug 15	85.1	72.9	0
Aug 16	79.7	73	0.72
Aug 17	88.2	75.4	0.22
Aug 18	93.5	74.1	0
Aug 19	94.5	73.9	0
Aug 20	91.7	73.8	0
Aug 21	88.8	72.8	0
Aug 22	90.7	73.2	0.12
Aug 23	94.3	73	0.01
Aug 24	91.8	72.7	0
Aug 25	89.5	72.7	0.01
Aug 26	90	70.5	0.01
Aug 27	90.2	74.7	0.01
Aug 28	88.1	74.2	0.23
Aug 29	88.5	74.5	0.87
Aug 30	89.4	75.2	0.32
Aug 31	80	74	0.34
Sep 01	88.5	71.8	0.28
Sep 02	88.7	71	0

Sep 03	86	69.1	0
Sep 04	86.3	63.4	0
Sep 05	89.9	64.2	0
Sep 06	91.8	68.4	0
Sep 07	91.7	70.8	0.04
Sep 08	80	73.2	0.33
Sep 09	85.4	66.6	0.28
Sep 10	85.5	61.4	0
Sep 11	85.5	67	0
Sep 12	87.5	68.3	0
Sep 13	89	64.5	0
Sep 14	90	66	0
Sep 15	86.1	70	0.02
Sep 16	77.6	71.8	0.68
Sep 17	86.6	71.9	0
Sep 18	85.9	72.9	1
Sep 19	82.5	72.4	0.95
Sep 20	87.2	73.2	0.13
Sep 21	89.1	73	0
Sep 22	85.9	64.1	0.07
Sep 23	77.9	54	0
Sep 24	80.4	54.2	0
Sep 25	83.9	57.5	0
Sep 26	85.3	57	0

Sep 27	87.8	58.8	0
Sep 28	88.5	63.2	0
Sep 29	89.8	64.3	0
Sep 30	87.2	62.9	0